



**Grade 2**



**TERM 2**



**HL XIT**



**WORKSHEET**

**PACK**



# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1; font-size: small;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi

# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="width: 50%; padding-left: 20px;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p> </div> </div>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi


# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlekula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlekula Tsala xivutiso hi: riendzo				





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	







	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1; font-size: small;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi

# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="width: 50%; padding-left: 20px;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p> </div> </div>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi


# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	







	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1; font-size: small;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi

# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="width: 60%;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p> </div> </div>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi


# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	







	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="width: 60%;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p> </div> </div>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi

# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1; font-size: small;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi





# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	







	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="width: 60%;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p> </div> </div>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi

# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="width: 40%;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi


# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	







	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi


# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1; font-size: small;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi





# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="width: 50%; padding-left: 20px;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p> </div> </div>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi


# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____



## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga







	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 60%;">  </div> <div style="width: 35%; padding-left: 20px;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi







# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="width: 40%;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi

# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____



## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka




## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 60%;">  </div> <div style="width: 35%; padding-left: 10px;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi

# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 60%;">  </div> <div style="width: 35%; font-size: small;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi


# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	







	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1; font-size: small;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi


# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="width: 40%;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi





# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 1**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**



## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	sweka	hleka	sweswi	
		hluva	swimilani	hlakula	swukuta	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi hlamba mavoko loko ndzi nga si dya. Ndzi ta sweka nyama ya huku na vuswa. U hleka na mani? Sweswi xikolo xi humile. Basani u rhandza ku hluva tihuku. Kokwana u xavile swimilani swa tinyala. Ndzi ta hlakula loko ndzi heta ku dya.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi sungula hi ku hlamba ndzi nga si dya mukapu. Rahel u rhandza ku hlamba. Ku hleka swi kahle eka rihanyu. Ximanga xi hlongorisiwa hi mbyana. Ndzi mirisile swimilani swa matamatisi. Sweswi ka hisa famba u ya wisa ekamareni ra wena.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlakula Tsala xivutiso hi: riendzo				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamba	hleka	hluva	hlawula	
		hlakula	hlakala	hlamala	hlela	

	<b>HLAYA</b>	Famba u ya hlamba. Loko u hlambile famba eku etleleni. U hleka yini? Hluva huku yaleyo ndzi lava ku yi sweka. Kokwana u hlakula emasin'wini. Hahani va hlakulela mavele. Hlawula swiambalo swo basa. U hlamala yini? Tatana va hlela timhaka ta Hlamalani to hlongoriwa exikolweni. Swi lo yini u ngo ambala swiambalo swo hlakala? Hlulani va nwi hlakatele hembe ya khale ya xikolo.
	<b>TSALA</b>	1. U hleka na mani? Ndzi hleka na _____. 2. Tatana vahlela timhaka ta mani? Vahlela timhaka ta _____




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2




	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: hlamba Tsala xivutiso hi: paka

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	sweka	sweswi	swimilana	swiratana	
		swukuta	swona	swimanga	swilavi	
	<b>HLAYA</b>	Malume va sweka nyama ya nguluve. Sweswi ndzi lava ku ya exitolo ku ya xava matapula. Byala swimilani swa matamatisi swi nga si fa. U nga rivali ku vekela swiratana eku sunguleni na le ku heteleni ka xivulwa. Swukuta tihuku ti nga si dya mavele. Dyana swifaki sweswo. Juzi leyi yi na swilavi. Susa swilavi ematini. Ndzi vonile swimanga swo tala eka kokwana Baloyi.				
	<b>TSALA</b>	1. Malume va sweka yini? Va sweka nyama ya _____. 2. Susa _____ ematini.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khadi Tsala xivutiso hi: swilavi
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	vuhandzuri	paka	khadi	riendzo	hiseka
	<b>TWARISA</b>	hlamala	swukuta	hleka		sweka
		hluvula	swinepe	hleva		swimanga

	<b>HLAYA</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 60%;">  </div> <div style="width: 35%; font-size: small;"> <p>Manana va endla vuhandzuri bya mbilu. Hahani va tsalerile manana khadi. Tolo hi tekile riendzo ro ya ebangini.</p> </div> </div> <p>Ndzi lava ku sweka vuswa bya mavele. Swimilani swi lava ku hlakuleriwa swa ha ri swintsongo. Famba u ya paka swiambalo ebekeni. Ndzi tekile swinepe na kokwana Mandela. Hluvula swiambalo swa xikolo.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I mani a endleke vuhandzuri bya mbilu _____ u endle vuhandzuri bya mbilu.</li> <li>2. U lava ku sweka vuswa bya yini? U sweka vuswa bya _____.</li> <li>3. Swimilana swi lava ku endliwa yini swa ha ri swintsongo? Swi lava ku _____.</li> <li>4. U tekile swinepe na mani? U tekile swinepe na kokwana _____.</li> <li>5. U lerisiwile ku ya paka yini ebekeni? Hlawula ku ya paka tibuku/malamula/swiambalo.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. hluvula swiambalo swa xikolo 2. ndzi tekile swinepe na kokwana mandela 3. hahani va tsalerile manana khadi






# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.









**TSALA**





1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya







# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya






# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	





**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya






# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya







# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				







	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya







# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



## HLAYA



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



## HLAYA







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







## TSALA

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya






# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.









**TSALA**





1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya







# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



## HLAYA



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



## HLAYA







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







## TSALA

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya






# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	





**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya






# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



## HLAYA



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



## HLAYA

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







## TSALA

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya







# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				


## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				







	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya







# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



## HLAYA



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



## HLAYA







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







## TSALA

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya






# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.









**TSALA**





1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.



## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya







# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya






# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	





**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya






# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya







# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	





**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya






# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 2**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	mbilu	dzovo	swukuta	hlamba	
		sweka	sweko	hlova	choko	
	<b>HLAYA</b>	Mbilu ya mina ya vava swinene. Tatana va xavile jasi ra dzovo. Zola i xitsutsumi xa nduma swinene. Swukuta tihuku ti nga si handza mavele. Loko u nga si dya sungula hi ku hlamba meno. Teka mbita u sweka tihove. Hlova hi ta ya ekerekeni. Mudyondzisi u tirhisa choko yo basa ku tsala exitsalelweni.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi lava ku va xitlangi xa duma. Ku sweka swi lava ku titoloveta. Tsakani u ni mbilu yo basa. Kokwana u ndzi xavele buruku ra dzovo. Wa nga swukuta tihuku leti. Famba u ya khalarha mapapa hi choko ya wasi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: buluka Tsala xivutiso hi: sweko				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	rhavi	rhambu	rhula	rhuma	
		rhole	rhengu	rhoboto	rhama	
	<b>HLAYA</b>	Rhavi ri tsovekile. Mbyana yi kutsa rhambu. Ndzi lombe rhula ndzi ba layini. Tana ndzi ta ku rhuma exitolo. Homu ya mina yi na rhole ro saseka. Ndzi na rhegu. Rhoboto yi na mihlovo yinharhu. Manana u chela rhama emukapini loko a dya. Tolo a hi yile ku esitatifodo ku ya mphikizana hi vuyimbeleri. U nga rahi baluni hi nenge ri nga ta buluka.				

	<b>TSALA</b>	1. Rhavi ri endle yini? Rhavi ri _____. 2. Rhoboto yi na mihlovo yingani? Rhoboto yi na mihlovo yi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: duma Tsala xivutiso hi: rhama



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	khume	khale	khida	
		khoma	khuvi	khapu	khuvula	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u dzi xaverile khekhe lerikulu. Ndzi kumile <u>khume</u> wa malamula. A hi fambi swinwe hi ya <u>khida</u> . <u>Khoma</u> penisele yi tiya loko u tsala. Vana va xikolo xa ka Thomo va winile <u>khapu</u> ya bolo. Muvuri wa kereke ya hina u lava ku khuvula.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana u xavile khekhe ra njhani? Kokwana u xavile khekhe _____. 2. U kumile malamula mangani? U khumile malamula ya _____				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khuzela Tsala xivutiso hi: rhavi

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	duma	mphikizano	nyanyuka	buluka	khuzela
	<b>TWARISA</b>	khekhe	rhavi	khale	rhama	
		khoma	khuvi	khuvula	khapu	



**HLAYA**



Hahani va bakile khekhe ra mucato ro nandziha. Rhavi ra mupapawe a ri tiyangi. U ambarile rhoko ra khale ro handzuka. A hi fambi hi ya khida. Xisibi

xa Omo xi humesa khuvi ro talo. Manana va khuvurisa sesi ekerekeni ya vona. Khanyisa u tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. Teka khapu u ya chela tiya.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Xana hahani va bakile khekhe ra yini?  
Va bakile khekhe ra \_\_\_\_\_.
2. I rhavi ra yini leri nga tiyangiki?  
I rhavi ra \_\_\_\_\_.
3. Manana u khuvurisa mani?  
Manana u khuvurisa \_\_\_\_\_.
4. I mani a tlangelaka siku ra ku velekiwa ra yena?  
\_\_\_\_\_ u tlangela siku ra ku velekiwa ra yena.
5. Khapu yi tirha yini?  
Yi tirha ku \_\_\_\_\_.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. a hi fambi hi ya khida 2. khoma penisele yi tiya 3. teka khapu u ya chela tiya



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	

	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	

	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	







	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana









## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	

	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka	
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana	
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	







	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	

	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka	
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana	
	<b>HLAYA</b>	 <p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	







	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka	
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana	
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	

	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	







	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana









## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	

	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	







	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka	
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana	
	<b>HLAYA</b>	 <p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	

	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				





### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	







	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	

	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka	
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana	
	<b>HLAYA</b>	 <p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	







	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka	
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana	
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	

	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				





### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	







	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	

	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	







	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka	
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana	
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	hlawula	rhuma	khida	hlakula	
		swinepe	khume	mbuti	chizi	
	<b>HLAYA</b>	Manana va ri ndzi hlawula rhoko ro ya ekerekeni. Hahani va dzi rhume ku ya vitana malume. Ku khida enambyeni swa chavisa. Amukelani u tekile swinepe na mulanguteri wa yena. Ndzi khome khume ra tirhandi. Ndzi lombe rhula ya wena. Chizi ya xaveka eka Chipisayidi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi xavile mbuti ya xinuna exitandani. Hi Ravumune hi ya hlawula murhangeri wa Madodana. Vana va xikolo xa le Chiawelo va winile mphikizano wa ku khida. Manana va chela chizi loko va sweka macaroni. Vana va hlakula swirhapa swa vona. Hlayela hi va khume ku suka ka mbirhi.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: faya Tsala xivutiso hi: mbuti				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	kwini	kwata	kwihhi	kwalaho	
		kwembe	kwapa	kwatsi	kwale	

	<b>HLAYA</b>	U ya kwini? I mani a nga ku kwatisa? U ta hi kwihhi? Suka kwalaho ka hisa. Ndzi ku tele na kwembe. Ndzi ta ku kwapa hi ximoko. Famba kwatsi u nga ta wa. Ndzi ta swi vona kwale loko ndzi fika.
	<b>TSALA</b>	1. Mbuti ya xipongo yi xaviwe kwihhi? Mbuti ya xipongo yi xaviwe _____. 2. Xana vana va hlakula yini? Vana va hlakulela _____ swa vona.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lalela Tsala xivutiso hi: khugule





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule
	<b>TWARISA</b>	tsala	tsevu	tsolo	tseleka	
		tsutsuma	tsema	tsaka	tsana	
	<b>HLAYA</b>	Tsala xitoloveto xa Xitsonga. Va ndzi nyikile tikhirayoni ta tsevu. Ndzi wile hi bayisikiri ndzi vaviseka tsolo. Tseleka poto ra vuswa. Tatana u tsema muri wa murhubeyila. Hi ta tsala nongonoko wa switirhisiwa swo baka. Vafana va raha bolo ya milenge.				
	<b>TSALA</b>	1. Va nwi nyikile tikhirayoni tingani? Va nwi nyikile tikhirayoni ta _____. 2. U wile hi _____ a vaviseka _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tsevu Tsala xivutiso hi: tsana

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	lalela	faya	nongonoko	raha	khugule	
	<b>TWARISA</b>	kwata	tsemeta	kwakwa	tsemeka		
		kwalala	tsetela	kwembe	tsavatana		
	<b>HLAYA</b>					<p>Sasavona wa kwata loko a byeriwa ku ya hlamba. Tsemeta misisi yi nga ta leha swinene. Ndzi dyile kwakwa ro bola. Bohelela swinene swi</p>	
		<p>nga ta tsemeka. U ambalela yini hembe yo kwalala? Ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle. Kokwana va hi tele na kwembe na miroho.</p>					





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>U tsala xitoloveto xa yini? U tsala xitoloveto xa _____.</li> <li>U ambarile hembe ya njhani? U ambarhile hembe yo _____.</li> <li>U dyile kwakwa ra njhani? U dyile kwakwa ro _____.</li> <li>Xana ku tsetela marha i tolovelo wa kahle? Ina kumbe Ee _____, ku tsetela marha a hi tolovelo wa kahle.</li> <li>Kokwana u tile na _____ na _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. u ambarile hembe yo kwalala 2. u dyile kwakwa ro bola 3. kokwana va hi tele na kwembe na miroho



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	







	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p> <p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqu	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiso	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiso swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiso swa yini? U na swiphiso swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu



## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	hlula	chela	mbaha	rhambu	
		tsutsuma	kwamakwama	tsolo	rhavi	
	<b>HLAYA</b>	I xipanu xihhi xi nga hlula. Tsakani u chava chela. Tatana va xavile huku ya mbaha. Ndzi tsovekile rhambu ra le nengeni. Ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kunene. Tsatsawani u kwamakwama swiambalo. Tsolo ra mina ra vava. Rhavi ra xivangelo.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Ndzi nga ku hlula tsutsuma. Ndzi vonile chela ebakitini ra mati. Mbaha lowu wu sasekile Zebulon u kutsa rhambu loko a dya nyama ya nguluve. Maria u tsutsuma hi ku hetiseka. Malume va tsemile rhavi ra muapula.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: swihoxo Tsala xivutiso hi: chela				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	nyiko	nyika	nyenya	
		nyupela	nyuku	nyuhela	nyoxi	

	<b>HLAYA</b>	Maleha nyonga. Va dzi tele na nyiko ya xibegana. Ndzi ta ku nyika buku ya Swikili Swa Vutomi. Ndzi hume nyenya. Ndzi vonile xikepe xi nyupela ematini. A ndzi dyi nyama ya homu hikuva ya ndzi vabyisa. Byala nyungu ya munarakisi. Hahani u leva bya nyoxi. Ndzi lumiwe hi nyoxi. Loko u dya mafurha u ta nyuhela
	<b>TSALA</b>	1. Va ku tele na nyiko ya yini? Va ndzi tele na nyiko ya _____. 2. U byarile nyungu ya yini? U byarile mbewu ya _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nonoka Tsala xivutiso hi: nyuku

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	dyambu	dyana	dyelo	dyoha	
		dyoha	dyisa	dyuhala	dyiwa	
	<b>HLAYA</b>	Dyambu ri humile. Dyana vuswa na nyama ya nguluve. Hahani va dyisa vana swakudya. Basisa dyelo ya tihomu. Basani wa dyoha loko a yimbelela. Ndzi ta ku dyisa mukapu loko ndzi vuya. Munhu wo dyuhala u fanele ku hlayisiwa. Ku dyiwa yini ekaya?				
	<b>TSALA</b>	1. Dyambu ri endle yini? Dyambu ri _____. 2. I mani a dyohaku loko a yimbelela? _____ wa dyoha loko a yimbelela.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: chuhanga Tsala xivutiso hi: dyambu

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	swiphiqo	swihoxo	chuhanga	nonoka	vatokoti
	<b>TWARISA</b>	nyonga	dyambu	nyiko	nyika	dyuhala
	<b>HLAYA</b>	nyiko	dyela	nyika	nyika	dyoha
						<p>Ndzi na swiphiqo swa mali. Swilo yini u ngo famba hi ku nonoka i nga ku u xinana. Ndzi ta ku nyika mali u ya xava swiwitsi. Dyambu ra</p>
		<p>hisa swinene. Va ku nyikile nyiko ya yini? A hi yile hi ya dyela ekhubyeni wa ka Khosa. Nyonga ya mina ya vava.</p>				





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basani wa _____ oko a yimbelela.</li> <li>2. Va dyerile ekhubyeni w aka mani? Va yile va ya dyela ekhubyeni w aka _____.</li> <li>3. Ku nonoka i nga ku i _____.</li> <li>4. U na swiphiqo swa yini? U na swiphiqo swa _____.</li> <li>5. U nyikiwe mali yo xava yini? U nyikiwe mali yo xava _____.</li> </ol>

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. dyambu ra hisa swinene 2. basani wa dyoha loko a yimbelela 3. ku dyiwa yini ekaya.







# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliva	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>









# HOME LANGUAGE XITSONGA

**VHIKI 5**






**GIREDI 2 KOTARA 2**

**PHEPHA RA TIRHELA**




## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasela	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	rhula	khuvi	tsevu	tsala	
		nyenya	nyonga	hlamba	khida	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi phutserile phasele ra wena. Nyonga yi sulekile. Tsala vito ra wena. Hlamba mavoko hi xisibi. Tsala papila hi xitsalo. Ku phupha khuvi ra xisibi. Hahani va xave tihomu ta tsevu ephurasini. Ku akiwile buloho ro tiya Ekurhuleni. Ndzi dyondzise ku khidao.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

## MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lahlele. Ndzi ku lombile rhula ya mina yo leha. Ndzi hlayile tibuku ta tsevu. Ndzi ta tsala xitori hi hosi ya ka hina. Ku khida swa karharisa . U nyenya ku huha na vana kuloni. Hlamba mavoko u ta dya vuswa.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: lahlele Tsala xivutiso hi: nyenya				

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwela	lwisa	lwangu	lwana	
		lwetana	lwi	lwelana	lwala	
	<b>HLAYA</b>	Kokwana u lahlele edoropeni. Ku famba exinyameni a swi kahle. Mi lwela yini? Lwangu ra xikolo ri hahlukile. Swi ta mi lwisa loko mi hlevana. Mi lwetana yini? Honisi u lwelana sesi wa yena. Tirhisa lwala ku sila mavele. Mi nga lwi mi nga ta vavisana.				

	<b>TSALA</b>	1. I mani a nga lahleka edoropeni? _____ u lahlekile edoropeni. 2. Ku humelele yini hi lwangu ra xikolo? Lwangu ra xikolo ri
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: lwa

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	dladla	dlokodla	dludla	dlikidla	
		dlonyola	dloma	dluvela	dluvukela	
	<b>HLAYA</b>	Manana va akile dladla ro tiya swinene. I mani a nga dluvukela nhonga ematini. U nga dlokodli nyoka yi ta ku luma. U nga dyi mafurha u ta va xi dludla. Ndzi dlikidla timbilu loko ndzi dya nyama ya mbuti. U nga tlangisi nhonga u nga ta ti dlonyola matihlo.				
	<b>TSALA</b>	1. Manana u akile _____ ro tiya swinene. 2. U nga _____ nyoka yi nga ta ku luma.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: buloho

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	phasele	exinyameni	lahlekile	buloho	ephurasini
	<b>TWARISA</b>	lwangu	dliwa	dlokodla	lwela	
		dlukudla	lwetana	dludla	lwisa	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi swileti swa wasi. Ndzi lava ku ti dliva. Ku lwetana swa lwisa. Swa lwisa ku hambelana. U ta dludla loko u nga titoloveti ku tsutsuma. Dlundla xi dludla. Swa lwisa ku lwetana ku yima elayinini.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lwangu ra ka hina ri fuleriwile hi _____ swa wasi.</li> <li>2. Ku lwetana swa _____.</li> <li>3. U ta _____ loko u nga titoloveti ku tsutsuma.</li> <li>4. I yini swi lwisaku loko u yima elayinini? Swa lwisa ku _____.</li> <li>5. Swa lwisa ku _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manana va akile dladla ro tiya swinene</li> <li>2. swa lwisa ku hambelana</li> <li>3. kokwana u lahlekile edoropeni</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etliniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etliniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------	-------------	--------	---------




	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thelela	thenisi

	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga tlangu wa _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------	-------------	--------	---------







	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila

	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etliniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	









	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etliniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	

	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etlilniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	









	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etlilniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	

	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etlilniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	









	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etliniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------	-------------	--------	---------




	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thelela	thenisi

	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga tlangu wa _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------	-------------	--------	---------







	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila

	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etliniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------


## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------	-------------	--------	---------




	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thelela	thenisi

	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga tlangu wa _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------	-------------	--------	---------

	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila









	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etlilniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------	-------------	--------	---------




	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thelela	thenisi

	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga tlangu wa _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------	-------------	--------	---------







	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etlilniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etliniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	

	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etliniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etlilniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	

	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etlilniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	









	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etliniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------	-------------	--------	---------




	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thelela	thenisi

	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga tlangu wa _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------


### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------	-------------	--------	---------







	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila

	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etlilniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------


## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------	-------------	--------	---------




	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi
		thumba	thawula	thelela	thenisi

	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga tlangu wa _____.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	------------	-------------	--------	---------

	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila









	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etlilniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etliniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	khume	ngozi	chovo	kwembe	
		mbita	sweka	rhavi	nyama	
	<b>HLAYA</b>	Ndzi na tinyala ta khume. Swi ni ngozi ku tlanga hi gezi. Chovo ra hahani. Mbita ya kokwana yi boxekile. Susa rhavi ra murhi. Sweka tihove hi ta dya. Va xavile nyama yo tala ya homu ebucharini. Ndzi kombela kwembe ndzi ta sweka. Nyama yo swekiwa hi mbita ya nandziha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	U na xivindzi. Xivindzi xa homu xa durha. Tsema rhavi ra mupherekisi. Tseleka mati hi mbita. Sweka ra ha vona vana va lava ku dya. Gezi ri ngozi. Chovo ra tatana ri nyamalarile. Nyama ya mbuti yi chipile eka Mutoti. Ra dzindza.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dzindza Tsala xivutiso hi: chovo				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	ntiyiso	ntambu	ntiko	
		ntirho	ntila	ntavusi	ntirhisano	
	<b>HLAYA</b>	Vana va ka giredi V va nchinginya emuchinginyeni. Buruku ra ntima ri sasekile. Ntima wu sasekile. Ntiyiso wa chucha. U bohile tihunyi hi ntambu. Ntiko wa masi wu pimiwa hi tilitara. Hahani va khumile ntirho etlilniki. Ntirhisano wa laveka loko hi tirha. Vana va tlhonthhile tinyoxi. Loko u heta ku tsala bana ntila. Ndzi ta ku ba hi ntavusi.				

	<b>TSALA</b>	1. Xivindzi xa _____ xa durha. 2. Gezi ri _____.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: ntima Tsala xivutiso hi: ribuwa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	thini	thepe	thikithi	thokazi	
		thumba	thawula	thelela	thenisi	
	<b>HLAYA</b>	Tlakula thini ra mati. Hi tirhisa thepe ku pima. Ndzi xavile thikithi ra bazi. Thekisi ri tsariwe thikithi. Thumba mali. Tatana va xavile thokazi ra ntima no basa. Malume va huma ku thelela thekisi ra vona. Amu u tlanga ntlangu wa thenisi.				
	<b>TSALA</b>	1. Tlakula thini ra _____. 2. Amu u tlanga ntlangu wa _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: thumba Tsala xivutiso hi: ribuwa

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	xivindzi	nchinginya	tlhonthhile	ribuwa	dzindza
	<b>TWARISA</b>	ntima	thepe	ntirho	thumba	
		thikithi	ntiyiso	thawula	ntila	

	<b>HLAYA</b>	 <p>U ambarile xikipa xa ntima. Tilo ra dzindza. Vana va xikolo va bile ntila wo leha. Tirhisa thepe ku pima rhoko. Ndzi xavile thikithi ra bolo ya milenge. Hahani va ndzi xaverile thawula ro saseka swinene. Thawula ra mina ri na ntila wa ntima.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ku tlakuriwa yini? Ku tlakuriwa _____ ra mati.</li> <li>2. Ku xaviwe yini na swona ra njhani? Tatana va xavile _____ ra _____ no _____.</li> <li>3. Thekisi ri tsariwe yini? Thekisi ri tsariwe _____.</li> <li>4. Amu u tlanga ntlangu wa njhani? Amu u tlanga ntlangu wa _____.</li> </ol>

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

### RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tlakula thini ra mati</li> <li>2. thekisi ri tsariwe thikithi</li> <li>3. amu u tlanga ntlangu wa thenisi</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				

	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? _____ hi tlangela siku ra va manana.</li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				

	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? <b>Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</b></li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? <b>_____ hi tlangela siku ra va manana.</b></li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? <b>Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</b></li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				







	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? <b>Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</b></li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? <b>_____ hi tlangela siku ra va manana.</b></li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? <b>Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</b></li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				

	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? <b>Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</b></li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? <b>_____ hi tlangela siku ra va manana.</b></li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? <b>Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</b></li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				







	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? <b>Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</b></li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? <b>_____ hi tlangela siku ra va manana.</b></li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? <b>Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</b></li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				

	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? _____ hi tlangela siku ra va manana.</li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				







	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? <b>Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</b></li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? <b>_____ hi tlangela siku ra va manana.</b></li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? <b>Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</b></li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				

	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhahamba ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? _____ hi tlangela siku ra va manana.</li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				







	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? _____ hi tlangela siku ra va manana.</li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				

	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? <b>Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</b></li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? <b>_____ hi tlangela siku ra va manana.</b></li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? <b>Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</b></li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				







	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? _____ hi tlangela siku ra va manana.</li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				

	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhahlamhala ya rila ehubenyi. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? <b>Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</b></li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? <b>_____ hi tlangela siku ra va manana.</b></li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? <b>Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</b></li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				







	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? _____ hi tlangela siku ra va manana.</li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				

	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? <b>Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</b></li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? <b>_____ hi tlangela siku ra va manana.</b></li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? <b>Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</b></li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				







	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? <b>Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</b></li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? <b>_____ hi tlangela siku ra va manana.</b></li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? <b>Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</b></li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				

	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------





## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhahamba ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? <b>Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</b></li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? <b>_____ hi tlangela siku ra va manana.</b></li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? <b>Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</b></li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				







	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? _____ hi tlangela siku ra va manana.</li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				

	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? _____ hi tlangela siku ra va manana.</li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				





#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				







	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------




## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	









	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? <b>Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</b></li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? <b>_____ hi tlangela siku ra va manana.</b></li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? <b>Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</b></li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**







	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>






#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	thawula	ntiyiso	lwangu	hlamba	
		mbanga	chucha	dyambu	rhole	
	<b>HLAYA</b>	Loko hi hlamba hi ti sula hi thawula. Ntiyiso wa tekiwa hi Skheto. Lwangu ra xikolo ri fambile hi xihangu. Mbanga ya wena a yi holi. Famba eka dokodela u ya kamberiswa mbanga laleyo. Chucha ntambu leyi nga boha mbuti. Dyambu riperile. Rhole ra thokazi ri lahlekile.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Kokwana va lemile timbita. Veka mbita leyi hi vukheta yi nga ta fayeka. Mbanga leyi yi lava ku badichiwa. Hlamba milenge ya nuha. Ndzi xavile thawula eDurban. Thawula ri ta oma hikuva dyambu ri humile. Manana u hi byerile leswaku ntiyiso wa chucha.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: dyambu Tsala xivutiso hi: vumba				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfenhe	mfutsu	mfuwo	mfularheli	
		mfimbi	mfumo	mfambiso	mfuneko	
	<b>HLAYA</b>	Makovo onge i mfenhe. Mfenhe yi bihile. Mfumo i vanhu. Vhengeleni ra ka Chauke ri na mfambiso wa kahle. Ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana. Manana va swekile nyama ya mfimbi. U nga ndzi mfularheli ndzi langute exikandzeni. Ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu.				

	<b>TSALA</b>	1. Makovo onge i _____. 2. Ndzi longile swakudya hi _____ wa manana.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: timbita Tsala xivutiso hi: mfenhe



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mhalamhala	mhisi	mheho	Mhawuri	
		mherha	mhangani	mhelembe	mhila	
	<b>HLAYA</b>	Mhalamhala ya rila evukosini. Mhisi yi pohlile. Ku handza ka mhangani. Mhawuri hi tlangela siku ra va manana. Tolo ndzi batile mherha. Ndzi vonile mhelembe entangeni wa swiharhi. Ntamu wa mhisi i ku hlota. Tolo a ku ri na mheho. Mhelembe I xiharhi xa ngozi swinene.				
	<b>TSALA</b>	1. Mhisi yi _____. 2. Mhawuri hi tlangela siku ra va _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: khavisa Tsala xivutiso hi: Mhawuri

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	timbita	vukheta	khavisa	vumba	exibakabakeni
	<b>TWARISA</b>	mfutsu	mheho	mfenhe	Mhawuri	
		mfiho	mhalamhala	mfuwo	mhelembe	

	<p><b>HLAYA</b></p>	 <p>Kokwana va vumba timbita to saseka swinene. Kokwana va swikota ku khavisa timbita ta vona. Loko u vona mhelembe kandziya murhi. Kokwana u vumba timbita ta yena hi vukheta lebyikulu. Mhalmhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2**

	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makovo onge i _____.</li> <li>2. Vhengele ra ka Chauke ri na yini? <b>Vhengeleni ra ka Chauke ri na _____ wa kahle.</b></li> <li>3. Ndzi thumbile xiphambati xa _____.</li> <li>4. Siku ra va manana ri tlangeriwa rini? <b>_____ hi tlangela siku ra va manana.</b></li> <li>5. U vonile yini entangeni wa swiharhi? <b>Ndzi vonile _____ entangeni wa swiharhi</b></li> </ol>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.</p>

**RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2**






	<p><b>HLAYA</b></p>	<p>Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.</p>
	<p><b>TSALA</b></p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndzi longile swakudya hi mfuneko wa manana</li> <li>2. manana va swekile nyama ya mfimbi</li> <li>3. ndzi thumbile xiphambati xa mfutsu</li> </ol>



#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlevisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlevisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlevisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlevisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlevisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlevisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfutsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.

## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2






	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				





## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	thini	mfenhe	mhalamhala	mfanelo	
		titimela	tsevu	hlelisa	mfutsu	
	<b>HLAYA</b>	Virisa thini ra mati. Mfenhe i xiharhi xa makovo. Hi tirhisa buku ya Mhalamhala ku yimbelela hi yona. U tirhisa mahlanganisi hi mfanelo. Xana wa ku tsakela loko ku titimela. Jabu u dya hi awara ya tsevu. Mahungu yo hlelisa. Ndzi vonile mfuntsu hi mahlo ya mina.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Mfutsu yi famba hi ku nonoka. Ku ba moya wo titimela. Kokwana va hi hlayela switori swo hlelisa. Thini ra mati ri boxekile. Mhalamhala yi ta biwa. Ndzi na tsevu wa malembe. Hahani va ta va na micato hi Sunguti.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: micato Tsala xivutiso hi: thini				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byala	byanyi	byatso	byela	
		byongo	byisa	byokota	bya-bya	

	<b>HLAYA</b>	Ndzi rhandza ku cata ndzi ambarile swiambalo swa ndhavuko. Muzala wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. Eka micato wa sesi vavanuna a va ambarile tihembe ta ndhavuko. Malume va byala byanyi emutini wa vona. Byatso bya bombomela ematini. Tana ni ta ku byela mahungu ya buti wa wena. Maria u ni byongo. Mati ya bya-bya exitofini.
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi


## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	nkukulu	nkava	nkombe	nkanyi	
		nkokotso	nkoka	nkomiso	nkolo	
	<b>HLAYA</b>	Byela vana va kukula tlilasi hi nkukulu. Nkava wa Masesi wu kurile. Ndzi ta sweka vuswa hi nkombe. Ku na nkanyi lowukulu ekaya. I swa nkoka ku pfuna. Ndzi vonile nkokotso enambyeni wa Ritavi. Vulavula hi ku nkomisa. Vhengele ri pfala hi awara ya nkombo.				
	<b>TSALA</b>	1. I mani xitsutsumi xa ndhuma? _____ wa mina i xitsutsumi xa ndhuma swinene. 2. Malume va byala yini? Maluma va byala _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muzala Tsala xivutiso hi: byanyi

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1







	<b>LANGUTA U VULA</b>	ndhavuko	muzala	n'wahuva	fesitivhali	micato
	<b>TWARISA</b>	byanyi	nkukulu	byongo	nkava	
		byewula	nkanyi	byala	nkoka	

	<b>HLAYA</b>	 <p>Tsema byanyi hi muchini. Nkukulu lowu wa basisa. Tirhisa byongo. Nkava wa mina wa vava. Byewula misisi hi xirhezani. Nkanyi wu wisile makanyi yo tala. Manana va byala tinyala. Ndzi ya fesitivhali ku ya vona no yingisela vachayi va ndhuma. mhala ya rila ehubyeni. Mfenhe yi tekile maapula ya mina.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I yini xi nga boxeka? _____ ra mati ri boxekile.</li><li>Vuswa byi swekiwa hi yini? Vuswa byi swekiwa hi _____.</li><li>Maria u na yini? Maria u ni _____.</li><li>U vonile yini kwihhi? U vonile _____ enambyeni wa _____.</li></ol>







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none"><li>virisa thini ra mati</li><li>ndzi na tsevu wa malembe.</li><li>nkukulu lowu wa basisa.</li></ol>




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------


### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	





**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfallerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlyunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------




### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	



**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhangang	nhenhang	
		nhovang	nhulung			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenhang ya misava. U na nhamu yo lehang. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlulung	nhenhang	tlurisa	
		tlutlamanhang	nhulung	tlulung	nhovang	





**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfallerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	



**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfallerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	





**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluya tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlyunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------




### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	



**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfallerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	





**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------




### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	



**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfallerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlyunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	





**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	



**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfallerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlyunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------






### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	





**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------




### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhangang	nhenhang	
		nhovang	nhulung			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenhang ya misava. U na nhamu yo lehang. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlulung	nhenhang	tlurisa	
		tlutlambang	nhulung	tlulung	nhovang	



**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlyunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	





**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------





### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfallerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	



**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfallerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlyunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	





**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluya tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------




### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	



**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hlava tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfalerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	





**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfallerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	



**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluva tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------







### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhanga	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfallerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	





**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfallerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	byala	ntima	poto	thamuka	
		tseleka	mfava	thini	nyupela	
	<b>HLAYA</b>	U byale mfava. Hi byeriwile ku hi ambala ti hembe ta ntima na maburuku yo basa. Poto leri i rikulu swinene. U thamuka onge i chela. U tsutsume timitara ta dzana hi timinete ta khume mune. A swi koteki ku entshemula u pfale mahlo. Tseleka mihlata exitofini.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

#### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Tseleka mati yo hluya tihuku. U virisa mati hi thini ra chechisa. Swiharhi swinwana swi cinca mihlovo ya swona. Poto ra mina ra galaza ri lahlekile. Hi xewetana hi ku vukharana. Lembe leri hahani va lava ku byala mihlata ephurasini ra vona				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: cinca Tsala xivutiso hi: tlula				

#### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	tlula	tlunya	tlumbanile	tlurisa	
		tlatlambela	tlutlama	tlevula	tlanga	
	<b>HLAYA</b>	Ku tlula patu. Tochi yi ni tlunya matihlo. Ku tlatlambela u ta phatluka ni rhavi. Ku tlanga hi mali. Swithuthuthu swi tlumbanile. Xilorana xi layiche tihunyi ku tlula na mpimo. Vana va tlanga hi raha bolo. Mi tlevula mi ya kwihhi?				

	<b>TSALA</b>	1. Ku tlumbane yini? _____ swi tlumbanile. 2. U tlanga hi yini? U tlanga hi _____.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------




### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: nhamu Tsala xivutiso hi: vukharana



### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	nharhu	nhangang	nhenha	
		nhova	nhulu			
	<b>HLAYA</b>	Nhamu ya mina ya vava. Teka tibuku tinharhu. Kokwana va akile nhanga. Kokwana Mandela a va ri nhenha ya misava. U na nhamu yo leha. I nhulu ya misava leyi? Va chulule tinhulu tinharhu. Va hi pfallerile timitara ta mati.				
	<b>TSALA</b>	1. Kokwana Mandela a va ri _____ ya misava. 2. Va chulule tinhulu _____.				

### RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: muhlaseri Tsala xivutiso hi: nhanga

### RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	entshemula	vukharana	cinca	muhlaseri	timitara
	<b>TWARISA</b>	nhamu	tlula	nhenha	tlurisa	
		tlutlama	nhulu	tlula	nhova	



**HLAYA**



Nhamu ya mina  
 yi karhele. Tlula  
 patu u ya ni  
 tekela nyama  
 ebucharini.  
 Nhenha ya  
 tinhenha. Ku  
 fumbiwe nhulu  
 ya misava.  
 Byanyi byi lehile  
 ku tlurisa byi  
 vanga nhova.  
 Loko u vulavula  
 na lavakulu u  
 fanele ku  
 tlatlama ku  
 kombisa  
 xichavo.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**







Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.







**TSALA**

1. Ku tlatlambela u ta \_\_\_\_\_ ni \_\_\_\_\_.  
Va pfarile yini?
2. Va hi pfalerile timitara \_\_\_\_\_.
3. Ku vava yini?  
\_\_\_\_\_ ya mina ya vava.
4. Ku chuluriwe tinhulu tingani?  
Ku chuluriwe tinhulu \_\_\_\_\_.







## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.






## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.
	<b>TSALA</b>	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo. 1. mi tlevula mi ya kwihhi? 2. va chulule tinhulu tinharhu 3. nhamu ya mina ya vava




### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	





**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	



**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	





**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	



**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	





**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	



**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	





**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	



**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	





**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	



**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	





**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	



**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	





**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	



**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	





**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	



**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	





**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	



**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nthingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	





**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.









**TSALA**






- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi






### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	nhova	byala	nkombe	hlekisa	
		nkoka	tlutlama	khale	mbangu	
	<b>HLAYA</b>	Ku hisiwe nhova. Byala swimilana swa matamatisi. Ndzi xavile nkombe wo sweka galaza. Va ta maxelo va bvumbe ku ta hisa. A hi na vuxokoxoko hi ta ku bvumba hi ta maxelo. Ndzi hlaye ku a ku na mati eka pulanete ya Mars. A ndzi yile eribuweni ra lwandle. Musi wu onha mbangu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

### MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.				
	<b>HLAYA</b>	Khale ka khaleni a ku ambariwa swiambalo swa madzovo. Ku tsemiwa byanyi etlelo ka patu byi nga si vanga nhova. I swa nkoka ku sirhelela mbangu. Ndzi na xitori xo hlekisa lexi ndzi lavaka ku ku byela xona. Tlutlama u xeweta lavakulu.				
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: mbangu Tsala xivutiso hi: nkoka				

### RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	phepha		philisi
		phorisa				
	<b>HLAYA</b>	Phama vuswa u dya. A hi mahanyelo ya kahle ku phela mara laha ku nga na vanhu. Leri i phepha ro tirhela. Ndzi nyikiwe maphilisi etlilniki. Maphorisa ma khomile xigevenga xa ngozi Ananias. Xilondza xi phopha ngati.				

	<b>TSALA</b>	1. Leri i _____ ro tirhela. 2. Ndzi nyikiwe _____ etlilniki.
---------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------







## RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala xivulwa hi: phorisa Tsala xivutiso hi: dzinginisa



## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	pfuta	pfala	pfimba	pfula	
		pfuka	pfuna	pfuma	pfulela	
	<b>HLAYA</b>	Poto ra pfuta ri lava ku lemiwa. Pfala phayiphi ya mati. Pfala nomu loko u ahlamula. Nenge wa mina wu pfimbile. Ndzi ta pfuka hi awara ya nhungu ni mixo. Famba u ya pfulela mati exiphayiphanini. Kokwana va pfunile masaka ya mavele ya mune. Ku pfuma gireme hala ka makhelwani.				
	<b>TSALA</b>	1. Poto ra _____ ri lava ku lemiwa. 2. Nenge wa mina _____.				

## RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	<b>HLAYA</b>	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.
	<b>TSALA</b>	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phama Tsala xivutiso hi: pfuka

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	<b>LANGUTA U VULA</b>	pulanete	bvumba	vuxokoxoko	ribuweni	dzinginisa
	<b>TWARISA</b>	phama	phela	pfala	philisi	
		pfuka	phepha	pfuta	phorisa	



**HLAYA**



Kokwana u phama rhandzavula ra manana hi misava. Ndzi ta ku phela hi marha. Pfala mafasitere ku na pfula. Pfala gede vana va nga ta huma. Veka maphilisi ekule na vana. Pfuka u tseleka matiya ku hlamba. Rholela phepha lero.

## RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.



**TSALA**

1. Pfala phayiphi ya \_\_\_\_\_.
2. Byala \_\_\_\_\_ swa \_\_\_\_\_.
3. U endla yini loko u ahlamula?  
Ndzi \_\_\_\_\_ nomo loko ndzi ahlamula.
4. Ndzi ta pfuka hi awara ya \_\_\_\_\_ i mixo.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**HLAYA**

Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko wal.

## RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2



**HLAYA**

Hlaya marito hinkwawo  na  kambe.



**TSALA**

- Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lunghisa swihoxo.
1. poto ra pfuta ri lava ku lemiwa
  2. pfala phayiphi ya mati
  3. byala swimilana swa matamatisi

